Velkomen til Nynorsk Wikipedia

– eit fritt oppslagsverk som alle kan redigera.

I dag er det 20. juli 2020
Nynorsk Wikipedia har no 153 434 artiklar

Utvald artikkel veke 30



Grimstad er ein by og administrasjonssenteret i Grimstad kommune i Agder fylke. Han ligg ved ei bukt på vestsida av Groosefjorden og busetnaden strekker seg nordover inn i Fjære. Byen er eit regionalt handels- og servicesenter. Tettstaden som byen er del av hadde i 2019 over 13 000 innbyggjarar.

Grimstad voks fram på 1600-talet, då staden blei lasteplass under Arendal. I 1791 fekk Grimstad laste- og losefridom mot ei fast avgift til Arendal, og blei i 1816 sjølvstendig kjøpstad. Grimstad er i dag ein viktig skoleby med vidaregåande skolar og avdelingar av Universitetet i Agder. Byen har stor tilstrøyming av turistar i sommarsesongen og bykjernen er ein attraksjon i seg sjølv, med idylliske, eldre byinteriør og krokete gater. Byen er også kjend for teateret sitt, som ligg i eit steinbrot, og dei mange lokale reiarlaga. Henrik Ibsen budde i byen i perioden 1828–1906, då han arbeidde som apotekarlærling.

Grimstad hadde jernbanesamband til Rise i Arendal, som opna i 1907 og blei nedlagd i 1961. Etter nedlegginga blei delar av traseen gjort om til vegar. Til dømes ligg Europaveg 18 mellom Kristiansand og Oslo delvis over den gamle jernbanestrekninga, og tangerer den vestlege delen av bykjernen i Grimstad. *Les meir …*

Førre tre vekene:

Bygland — Kaptein Sabeltann — Agder

Dagens skandinaviske artikkel

Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms pågikk mot slutten av andre verdenskrig fra oktober 1944 til mai 1945. Evakueringen og

Dagen i dag

måndag 20. juli 2020

- Margareta, Margit og Marit har namnedag
-
- Colombia har nasjonaldag
- i dag feirer ein fødselsdagen til kronprins Haakon Magnus i Noreg
-

Visste du at …

... ein **habitivsetning** er ein undertype av eksistensialsetninga som i mange språk blir brukt til å uttrykkje eigarskap?
... **Bartolomé de Las Casas** først støtta dei spanske landsmennene sine i undertrykkinga av indianarane, men sidan vart overtydd om at overgrepa ville føra til guddommeleg hemn?
... den latviske spydkastaren **Jānis Lūsis** vann medalje i kvart einaste internasjonale

raseringen av Finnmark og Nord-Troms ble foretatt av de tyske okkupasjonsstyrkene under tilbaketoget fra Murmanskfronten. Dette skjedde på direkte ordre fra Adolf Hitler.

De tyske styrkene tok i bruk den brente jords taktikk for å hindre den sovjetiske Røde armé i å dra nytte av ressursene dit de kom. Dette innebar at mesteparten av bygningsmassen og infrastrukturen i de norske områdene øst for Lyngenlinjen ble brent og ødelagt. Sivilbefolkningen på nær 60 000 ble tvangsflyttet sørover, men omkring 25 000 mennesker gjemte seg bort til fjells og i utmark. *Les mer her.*

Systerprosjekt

Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Hovudside?uselang=nn)
Felles medialager

Wikinytt (https://no.wikinews.org/?uselang=nn)
Frie nyhende

Wiktion ps://nn.w ary.org/)
Ordbok o synonym

Wikifrasar (https://nn.wikiquote.org/wiki/Hovudside?uselang=nn)
Frie sitat

Wikibøker (https://no.wikibooks.org/w/index.php?title=Hovedside&uselang=nn)
Frie bøker

Wikikjel ps://no.w urce.org Hovudsi elang=n
Frie kjeldetek

Wikispecies (https://species.wikimedia.org/)
Artskart

Wikiversity (https://www.wikiversity.org/)
Frie læremiddel

Meta-Wi ps://met media.o i/Hovud selang=
Wikimed

Wikidata (https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Hovudside?uselang=nn)
Fri kunnskapsbase

Wikivoyage (https://wikivoyage.org)
Fri reisehandbok

meisterskap frå 1962 til 1972?

... saka til DDR-leiaren **Egon Krenz** om brotsverk han hadde gjort under den kalde krigen først var fullendt i januar 2000?

... under ei framsyning av ein opera av **Francesco Cavalli** i Paris, vart det dansa til ein ballett av Jean-Baptiste Lully i pausane der Ludvig XIV av Frankrike hadde rolla som sola, og at han etter dette vart kalla «solkongen»?

__Tilfeldige fakta__ frå nokre av __artiklane__ våre

Temasider

Geografi · Historie · Kultur · Matematikk · Samfunn · Teknologi · Vitskap · **Fleire...**

Om Wikipedia

Wikipedia er det største prosjektet til stiftinga Wikimedia. Oppslagsverket er fritt til å bruka her og elles. Det baserer seg i stor grad på dugnad, både når det gjeld skriving og retting, og du er velkommen til å delta. To av utgåvene er på norsk; denne nynorske wikipediaen og Wikipedia på bokmål og riksmål med meir enn 510 000 artiklar. Wikipedia finst også på nordsamisk. Wikipedia er støtta av gåver frå brukarane sine, og me tek gjerne imot bidrag (https://donate.wikimedia.org).

Grunnprinsipp • Spørsmål og svar • Hjelp • Skriva • Endra • Arbeidskontoret • Samfunnshuset • Kontakt

Wikipedia på andre språk

Skandinavisk og vestnordiske språk: bokmål · svenska · dansk · føroyskt · íslenska

Vestgermanske språk: Afrikaans · Alemannisch · Deutsch (tysk) · English · Frysk (frisisk) · Nederlands · Plattdüütsch (plattysk) · Scots (skotsk) · ייִדיש (jiddisch)
Keltiske språk: Gaeilge (irsk-gælisk) · Gàidhlig (skotsk-gælisk) · Cymraeg (walisisk) · Kernewek (kornisk) · Brezhoneg (bretonsk)
Baltiske og slaviske språk: беларуская (kviterussisk) · kaszëbsczi (kasjubisk) · latviešu (latvisk) · lietuvių (litauisk) · polski (polsk) · русский (russisk)
Finsk-ugriske språk: eesti (estisk) · davvisámegiella (nordsamisk) · suomi (finsk)
Inuittiske språk: kalaallisut (grønlandsk)

Andre viktige innvandrarspråk: العربية (arabisk) · bosanski (bosnisk) · español (spansk) · فارسی (farsi, persisk) · kurdî (kurdisk) · ਪੰਜਾਬੀ (panjabi) · shqip (albansk) · soomaaliga (somalisk) · தமிழ் (tamil) · Tiếng Việt (vietnamesisk) · türkçe (tyrkisk) · اردو (urdu)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Hovudside&oldid=3252868»

Denne sida vart sist endra den 10. juli 2020 kl. 10:57.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.